

BISIKA BAKABOLAKA BILEI NA ETUKA YA CUMBERLAND

TOSENGI YO OSOLOLA NA BISIKA BAKABOLAKA BILEI MPE BILOKO YA KOLAMBA MPONA KOYEBA MANAKA YA SIKA YA KOKABOLA BILEI

Bansango ekoki kobongwana mbala mingi mpona bibongiseli ya COVID-19 mpe ezali bansango ya sika mpenza na kotalela dati ezali likolo.

Kende na <https://www.qsfb.org/covid-19-partner-agency-updates/> mpona kozwa bansango ya sika mposo na mposo.

***Bisika bakabolaka bilei/Bisika babatelaka bilei/bisika babombaka bilei mpe baprograme mosusu oyo batangi awa epesaka bilei ya ofele (bilei balambi nanu te) mpe biloko mosusu ya ntina mpona kosalela yango libanda ya esika wana, mbala mingi mpo kiliya akende kolamba na ndako na ye.**

BRIDGTON

BRIDGTON FOOD PANTRY

214 Main St
(207) 647-3704
Ngonga: Mokolo ya Mibale banda 11h tii 18h (11 am - 6 pm)
Mayebisi: Kaka bakiliya 2 bazali na ndingisa kokota kuna na mbala moko, bato misusu basengeli kotikala na mituka na bango kino ngala na bango ekokoka

ST. JOSEPH FOOD PANTRY

225 South High St
(207) 318-5671
Ngonga: Mokolo mwa mibale ya minei na sanza banda 10h tii midi (10 am - 12 pm)
Mayebisi: Lolenge ya mosala bazwaka na motuka bakesi basi babongisi

BRUNSWICK

MID-COAST HUNGER PREVENTION FOOD PANTRY

12 Tenney Way
(207) 725-2716
Ngonga: Mokolo mwa mibale banda 11h tii 14h (11 am - 2 pm) mpe banda 16h itii 18h (4 pm - 6 pm), Mokolo mwa misato mpe mitano banda 11h tii 14h (11 am - 2 pm), mpe Mokolo ya poso banda midi tii 15h (12 pm - 3 pm)
Mayebisi: Lolenge ya mosala bazwaka na motuka bakesi basi babongisi. Bakokoba kopesa bilei na bato bakangama na bandako

CASCO

CASCO ALLIANCE CHURCH FOOD PANTRY

7 Point Sebago Rd
(207) 693-9601
Ngonga: Efungwamaka Mokolo mwa mibale ya liboso mpe Mokolo ya yambo ya misato banda 18h tii 19h (6 pm - 7 pm) Mayebisi: Lolenge ya mosala bazwaka na motuka bakesi basi babongisi

CASCO VILLAGE CHURCH

941 Meadow Rd
(207) 627-4282
Ngonga: Mokolo mwa minei ya minei na sanza banda 14h tii 17h30 (2 pm - 5:30 pm)
Mayebisi: Lolenge ya mosala bazwaka na motuka bakesi basi babongisi

CUMBERLAND

COMMUNITY FOOD PANTRY CUMBERLAND

290 Tuttle Rd (Mairie)
(207) 831-2294
Ngonga: Mokolo ya mitano ya liboso, ya mibale mpe ya minei na sanza banda 15h tii 18h (3 pm - 6 pm)
Mayebisi: Lolenge ya mosala bazwaka na motuka bakesi basi babongisi

BALDWIN EST

FIRST CONGREGATIONAL CHURCH OF EAST BALDWIN FOOD PANTRY

26 School St
(207) 657-2360
Ngonga: Mokolo mwa mibale, banda 9h30 tii 10h15 (9:30 am – 10:15 am)
Mayebisi: Bato suka na 5 na mbala moko na kati na lolenge ya malamau mpenza

FALMOUTH

FALMOUTH FOOD PANTRY

271 Falmouth Rd
(207) 627-4282
Mayebisi: Kopesa pamba. Mpona koyeba makambo mingi, tosengi obenga 207-632-2687

FREEPORT

FREEPORT COMMUNITY SERVICES

53 Depot St
(207) 865-3985 poste 205
Ngonga: Mokolo ya yambo mpe misato banda
11h tii 13h (11 am - 1 pm)
Mayebisi: Bato bakoki kozwa saki mosi basi
bakanga longwa esika batelemi

GORHAM

GORHAM ECUMENICAL FOOD PANTRY

NYONSO B Main St
(207) 222-4351
Ngonga: Mokolo mwa mineibanda 10h tii midi
(10 am - 12 pm).
Mokolo ya yambo ya mibale mpe ya minei na
sanza banda 18h ti 19h (6 pm - 7 pm)
Mayebisi: Lolenge ya nzela/koya kozwa

GRAY

CROSSROADS COMMUNITY CHURCH

14 Lewiston Rd
(207) 657-4541
Ngonga: Mokolo ya Eyenga banda 13h tii 14h30
(1 pm - 2:30 pm)
Mayebisi: Kaka basaki basi bakanga

GRAY COMMUNITY FOOD PANTRY

5 Brown St
(207) 657-4279 poste 3
Ngonga: Mokolo mwa mitano ya liboso mpe ya
misato na sanza banda midi trente tii 15h
(12:30 pm - 3 pm)
Mayebisi: Kokabola na baparkingi na bisaka
basi babongisi

HARRISON

HARRISON FOOD BANK

176 Waterford Rd
(207) 647-3384
Ngonga: Mokolo mwa mibale banda midi tii 18h
(12 pm - 6 pm)
Mayebisi: Lolenge ya mosala bazwaka na motuka
bakesi basi babongisi

NAPLES

CROSSWALK COMMUNITY OUTREACH

15 Village Green
(207) 595-4156
Ngonga: Efungwamaka mikolo mosusu ya yambo
nyonso banda 13h tii 15h (1 am - 3 pm).
Bilei ya komema eza mpe na Mokolo mwa
minei11 am - 1 pm
Mayebisi: Lolenge ya mosala na motuka na bakesi
basi bakanga mpe bilei ya motó ya komema na
ndako

UNITED METHODIST GOOD FELLOWSHIP - NAPLES FOOD PANTRY

1000 Roosevelt Trail
(207) 653-6449
Ngonga: Efungwamaka Mokolo mwa mibale banda
10h tii 11h30 (10 am - 11:30 am)
Mayebisi: Lolenge ya mosala bazwaka na motuka
bakesi basi babongisi

NEW GLOUCESTER

FIRST CONGREGATIONAL CHURCH - NEW GLOUCESTER

19 Gloucester Hill Rd
(207) 926-3260
Ngonga: Mokolo ya poso ya mibale mpe ya minei na
sanza, 8h tii 9h30 (8am – 9:30 am)
Mayebisi: Saki basi bakanga ndambu, lolenge ya
kosomba ya ndambu

PORTLAND

FIRST ASSEMBLY OF GOD - PORTLAND

243 Cumberland Ave
(207) 774-2415
Ngonga: Mokolo ya poso, banda 13h tii 15h30
(1 pm - 3: 30 pm)
Mayebisi: Basaki basi bakanga eza na modele
ya libanda ya komema

JEWISH FAMILY SERVICES- MISALA EZALI YA KOKANGAMA SIKA OYO

1342 Congress St
(207) 772-1959
Banki ya Mboka Mobimba
Esungaka: etuka ya Cumberland

PREBLE STREET RESOURCE CENTER

252 Oxford St
(207) 775-0026
Ngonga: Mokolo mwa mibale – mokolo
ya poso banda 13h ti 16h (1 pm - 4 pm)
Mayebisi: Basaki basi bakanga

PROJECT FEED INC

202 Woodford St
(207) 761-3920
Ngonga: Kokamata Komande Mokolo mwa
mibale mpe Mokolo mwa mineibanda 13h tii
15h (1 pm - 3 pm)
Mayebisi: Tosengi obenga (207)370-4129 na
Mokolo ya yambo mpe Mokolo mwa misatona
kati ya 1 pm - 5 pm mpona kosala komande.
Bansango mosusu eza na www.projectfeed.org

SANZA YA YAMBO 2021

ROOT CELLAR - PORTLAND

94 Washington Ave
(207) 774-3197
Mayebisi: Benga mpona kozwa bansango ebele

SACRED HEART/ST. DOMINIC FOOD PANTRY

80 Sherman St
207-929-3088
Ngonga: Mokolo mwa mibale, banda 8h tii 11h (8 am - 11 am)
Mayebisi: Basaki basi bakanga ezali

SALVATION ARMY - PORTLAND FOOD PANTRY

297 Cumberland Ave
(207) 774-4172
Ngonga: Mokolo ya yambo, ya misato, mpe ya mitano banda 13h tii 14h30 (1 pm - 2:30 pm)
Mayebisi: Kaka na rendez-vous

ST. LUKE'S FOOD PANTRY

134 Park St
(207) 772-5434
Ngonga: Mokolo mwa minei, banda 9h30 tii 11h (9:30 am - 11 am)
Mayebisi: Koya kozwa bilei na parking

STROUDWATER CHRISTIAN CHURCH FOOD PANTRY

1520 Westbrook St
(207) 200-5985
Ngonga: Mokolo ya Eyenga, banda 13h tii 15h (1 pm - 3 pm)
Mayebisi: Lolenge ya mosala na motuka na bakesi basi bakanga. Soki ezosenga koya kotika bilei na ndako, tosenga okomela
stroudwaterfoodpantry@gmail.com

WAYSIDE FOOD PANTRY

135 Walton St
(207) 775-4939
Ngonga: bisika 5 ya kobomba bilei oyo etambolaka

- Bayside Anchor / 81 Oxford Street, Portland (kokatisa balabala), Mokolo mwa minei ya liboso na sanza nyonso, 11h (11 am)
- Sagamore Village / 21 Popham Street, Portland- Mokolo mwa mibale ya minei ya sanza nyonso, 10h (10 am)
- Redbank Village mpe Brick Hill / 2 Townhouse Road, Portland ya Sudi- Mokolo mwa misato ya minei ya sanza nyonso, 14h (2 pm)

- Washington Gardens / 577 Washington Ave, Portland (nsuka ya balabala Pembroke), Mokolo mwa mineiya mibale na sanza nyonso, 10h30 (10:30 am)
- West End/ 17 Carleton Street, Portland (parking ya nsima), Mokolo mwa misato ya misato na sanza nyonso, 11h (11 am)

Mayebisi: Bisika bakabolaka bilei oyo etambolaka ekosala bo momeseno. Depot eza ya kofungwama pona koya kozwa bilei mpe kozwa bilei na urgence nsima ya bosengi. Programe ya Kosalisa Mibenga ekokoba kosala bo momeseno

WHITE MEMORIAL SEVENTH DAY ADVENTIST CHURCH

97 Allen Ave
(207) 838-3123
Ngonga: Mokolo mwa minei, banda 7h30 tii 9h (7:30 am - 9 am)
Mayebisi: Lolenge ya mosala bazwaka na motuka bakesi basi babongisi

RAYMOND RAYMOND FOOD PANTRY

1273 Roosevelt Trail
(603) 828-3758
Ngonga: Mokolo mwa minei ya mibale mpe ya minei banda 16h tii 18h (4 pm - 6 pm)
Mayebisi: Kokabola bilei libanda na basaki basi bakanga

SEBAGO SEBAGO WARMING HUT

183 Sebago Rd
(207) 787-5105
Ngonga: Mokolo ya yambo banda 9h30 tii 11h (9:30 am - 11 am).
Mokolo ya yambo ya minei banda 9h30 tii midi (9:30 am - 12pm).

PORTLAND YA SUDI SOUTH PORTLAND FOOD CUPBOARD

130 Thadeus St
(207) 874-0379
Ngonga: Mokolo mwa misato ya liboso ya sanza nyonso banda 17h tii 19h (5 pm - 7 pm), Mokolo mwa mibale 10h30 tii midi (10:30 am - 12 pm), Mokolo mwa minei banda 8h30 tii 11h30 (8:30 am - 11:30 am)
Mayebisi: Lolenge ya mosala bazwaka na motuka bakesi basi babongisi

**SOUTHERN MAINE AGENCY ON AGING -
MISALA EZALI YA KOKANGAMA SIKA OYO**

30 Liza Harmon Dr
(207) 854-6833
Ngonga: Mokolo ya yambo 8h45 tii 11h
(8:45 am - 11 am)
Esungaka: Mboka Larrabee

STANDISH

**STANDISH FOOD PANTRY - EKOMI NA ESIKA
MOSUSU NA NTANGO MOKE**

175 Northeast Rd
(207) 358-0359
Ngonga: Mokolo ya yambo banda 9h30 am tii
10h30 (9:30 am – 10:30 am), mpe ya misato banda
16h tii 17h30 (4 pm - 5:30 pm)
Mayebisi: **Bamemi yango na ntango moke na
LINGOMBA ya Lisanga ya Standish na 25 Oak Hill
na balabala Standish.** Lolenge ya mosala na
motuka na bakesi basi bakanga. Nimero na bango
eza (207) 358-0359 mpe site internet na bango
ekozala na bansango ya sika:
www.standishfoodpantry.org

WESTBROOK

VINEYARD CHURCH OF GREATER PORTLAND

715 Bridgton Rd
(207) 854-8339
Ngonga: Mokolo mwa mitano banda 17h45 tii 18h30
(5:45 pm - 6:30 pm)
Mayebisi: Lolenge ya mosala bazwaka na motuka
bakesi basi babongisi

**WESTBROOK COMMUNITY FOOD &
RESOURCE CENTER**

426 Bridge St
(207) 591-8147
Ngonga: Mokolo mwa mibale ya mibale mpe minei
banda 11h tii 14h (11 am - 2 pm)
Mayebisi: Kozwa basaki basi bakanga na mopanzi
ya nzela

WINDHAM

WINDHAM FOOD PANTRY

377 Gray Rd
(207) 892-1931
Ngonga: Na rendez-vous. Mokolo ya yambo -
minei banda 8h30 tii 16h (8:30 am - 4 pm).
Mokolo mwa misato ya liboso na sanza ezali
kaka mpona mibange (mibu 62 mpe koleka)
banda, 10h tii 11h30 (10 am - 11:30 am),
Mayebisi: Na rendez-vous pamba. Bakiliya
bakosala komande longwa na esika ya kozela.

YARMOUTH

YARMOUTH COMMUNITY FOOD PANTRY

116 Main St
(207) 420-1880
Ngonga: Mokolo mwa mibale mpe ya mitano, 10h tii
midi (10 am - 12 pm)
Mayebisi: Lolenge ya mosala bazwaka na motuka
bakesi basi babongisi



BISIKA YA BILEI NA ETUKA YA CUMBERLAND

BRUNSWICK

MID COAST HUNGER PREVENTION SOUP KITCHEN

12 Tenney Way
(207) 725-2716

Ngonga: Mokolo ya yambo – mpe mitano banda 11h tii midi 30 (11 am - 12:30 pm), mpe mokolo ya poso banda midi tii 13h30 (12 pm - 1:30 pm)

Mayebisi: Bakolamba bilei mpo bokenda na yango. Bakopesa yango na ekoteli ya este

PATHWAY VINEYARD CHURCH –

BRUNSWICK

2 Columbus Dr
(207) 784-9500

Ngonga: Mokolo mwa mibale, banda 17h tii 18h (5 pm - 6 pm)

Mayebisi: Bilei ya komema. Modele ya kozwa na motuka

PORTLAND

AMISTAD INC- MISALA EZALI YA KOKANGAMA SIKA OYO

66 State St
(207) 773-1956

Mayebisi: Bilei ezopesama te mpona ntango moke. Basaki ya bilei ya urgence basi bakanga ezali

PREBLE STREET RESOURCE - SOUP KITCHEN

252 Oxford St
(207) 775-0026

Mayebisi: Bakopesa lisusu te bilei na 252 Oxford Street na Portland. Bilei ya komema ezali na nzela ya balabala ya sika ya Boyokani na balabala Preble banda na 9h tii 10h (9 am - 10 am) mpe banda 15h30 tii 16h30 (3:30 pm - 4:30 pm) mikolo 7 na poso moko. Tosengi yo otala na site internet ya balabala Preble mpona manaka/bisika ya sika: www.preblestreet.org

ST. VINCENT DE PAUL SOUP KITCHEN

307 Congress St
(207) 772-1113

Ngonga: Mokolo ya yambo – mpe ya mitano, 11h tii midi 30 (11 am - 12:30 pm)

Mayebisi: Bilei ya komema

STEEP FALLS

STEEP FALLS COUNTRY CHURCH SOUP KITCHEN

35 Main St
(207) 229-3289

Ngonga: Mokolo mwa misato banda 16h30 tii 18h (4:30 pm - 6 pm)

Mayebisi: Bilei ya komema

